زۆر لەبرایان وخوشکان ئەپرسن لەچیەوە
دەست بکەین بەزانستی شەرعی ؟

بۆ دەست پێکردن بەزانستی شەرع
بۆ قۆناغی سەرەتایی بەم شێوەیە
دەست پێ ئەکات

٢٩ - محرم - ١٤٤٨ ک

وەڵام دراوەتەوە ل لایەن :
مامۆستا ئوسامە تەوحیدی شارەزووری

الحق
AL HAQQ

قۆناغی یەکەم

قورئان ـی پیرۆز

١- بەتەفسیری ئیمام ـی ابن کثیر (بەکوردیش هەیە)

٢- أضواء البيان للشيخ الشنقيطي

٣- تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن السعدي

قۆناغی دووەم

عەقیدە

١- کتاب التوحید ی شێخ محمدی کوڕی عبدالوهاب بەشەرح ی شێخ عبدالرحمن بن حسن ناسراو بەفتح المجید یان بەشەرحەکەی شێخ سلیمان ال الشیخ ناسراو بەتیسر العزیز الحمید

٢- اصول الثلاثه

٣- وقواعد الاربعة

٤- وکشف الشبهات (کەمامۆستاکامەران شەرح ی کشف الشبهات ی کردووە بۆئەوانەی ئەیانەوێ بەشەرح بیخوێننەوە)

٥- نواقض الاسلام (دانراوی شێخ محمد ی کوڕی عبدالوهاب)

٦- الادلة والبراهين في عدم العذر بالجهل في اصول الدين شێخ عبدالرحمن بن حسن ال الشيخ

قۆناغی دووەم

عەقیدە

٧- رسالة تكفير المعين شێخ اسحاق ال الشيخ

٨- رسالة تحكيم القوانين شێخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ

٩- الرد على القبوريين الشيخ حمد بن ناصر ال معمر

١٠- الانتصار لحزب الله الموحدين شێخ عبدالله بن عبدالرحمن ابا بطين

١١- سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والاتراك شێخ حمد بن عتيق

١٢- الدلائل في حكم موالاة اهل الاشراك شێخ سليمان ال الشيخ

١٣- فتاوى النجدية

١٤- الدرر السنيه فى الاجوبه النجديه

١٥- معارج القبول للحكمي

قۆناغی دووەم

عەقیدە



١٦- عەقیدە الواسطیە ئیمام ـی ابن تیمیە

١٧- شەرح ـی سونەی ئیمام ـی بەربەهاری

١٧- اصول السنة الامام احمد

١٩- الابانە ابن بطة

٢٠- الاقتصاد فی الاعتقاد عبدالغنی المقدسی

٢١- كتاب الحد للدشتي

٢٢- العقیدە الحمویة ئیمام ـی ابن تیمیە

قۆناغی سێهەم

لەبواری فەرموودە

١- الأربعين النووية ئيمام ى النووي - رحمه الله تعالى

٢- رياض الصحالين ى ئيمام ى النووى

٣- صحيح البخاري

٤- صحيح ومسلم

قۆناغی چوارەم

لەبواری فیقهـ



١- الوجيز عبدالعظيم البدوى

٢- المغني ، لابن قدامة

٣- آداب المشي إلى الصلاة شێخ محمد بن عبد الوهاب . رحمه الله

٤- رسالة في القواعد الفقهية . للشيخ السعدي

قۆناغی پێنجەم

لەبواری ژیاننامەوە

١- الرحيق المختوم في السيرة النبوية" للشيخ صفي الرحمن المباركفوري بەکوردیش هەیە بەناوی گوڵاوی سەرمۆر.

٢- زاد المعاد ئیمام ـی ابن قيم رحمه الله.

٣- السيرة النبوية ، للإمام ابن هشام.

٤- مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ئیمام ـی ابوحسن ـی ئەشعەری کەتێیدا حاڵی کۆمەڵ وگروپە منتسب ـەکان بۆئیسلام و وتەکانیان وعەقیدەکانیان باس ئەکات.



قۆناغی شەش

زانستی فەرموودە

١- مەنظومەی بەیقونی بەشەرحەوە.

ئەم کتێبانە بۆقۆناغی یەکەمە بۆئەوانەی کەئەیانەوێ دەست بکەن بەشەرع ولەهەربەشێکی شەرع شتێک شارەزابن

لە کۆتایدا مامۆستا ئوسامە الله بیپارێزیت ئەفەرمووێت:

دووای تەواوکردن ی ئەم قۆناغە وتێگەشتن لەبابەتەکان و ناسینی حاڵی کۆمەڵ وگروپەکان بێگومان ئەمەش ئەبێت کەسەکە لەعەرەبی شارەزابێت وتێ بگات ئینجا دوای ئەوکتێبانە دەست ئەکات بەخوێندنەوەی کتێبەکان ی سەلەف وکتێبە گەورەکان چونکە ئەو کتێبانە بەرچاو ڕوونیەکی باش ئەیات بەخوێنەرەکەی ومەنهەج وعقیدەیەکی چەسپاوی ئەبێت بەئیزن ی الله ئیتر خۆی ئەتوانێت وبەصیرەت ی ئەوەی ئەبێت کەبتوانێ بەمەنهەجیانە کتێب بخوێنێتەوە وتوشی گومڕایی نەبێت